

NKUNGUHATO WO DYONDZISA LOWU PFUXETIWEKE: 2021- 2023

(GIREDI YA 9 – XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA – KOTARA YA 1)

GIREDI YA 9 KOTARA YA 1				
MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
Vhiki ra 1	Makambelelo ya masungulo na ku titoloveta swi ta endliwa eka masiku manharhu ya vhiki ro sungula eka Kotara ya 1 (Vhiki ra 1 – Masiku ya 1-3). Ku ta kamberwa vuswikoti na ku languta swiphiso swa ku dyondza leswi vadyondzi va nga na swona. Vuxokoxoko lebyi byi fanele ku tirhisiwa ku tiva misingiriko ya ku dyondzisa na ku dyondza leyi nga ta endliwa.			
Vhiki ra 2	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Mbhurisano wa nomo (lowu fambisiwaka hi Mudyondzisi)</p> <p>Ku yingisela eka/ languta na ku kanale xinavetiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thoni • Rivilo • Matirhiselo ya ririmi ro tlhontlha matitwelo na ro onga • Sayizi ya fonto • Swifaniso • Ririmi ro tirhisa miri 	<p>Ku hlaya/ Ku langutisa hi xikongomelo xo twisisa Switshuriwa swa swovoniwa: xinavetiso/ phositara</p> <p>Maqhinga yo hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela • Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo • Ku hlaya hi ku dzika • Ku endla minkumbetelo • Ku kumbetela nhlamuselo hi vuswikoti byo tlhantlha rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo ya rona • Ririmi ro tlhontlha matitwelo • Tirhisa mahikahatelo na fonto <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 	<p>Switshuriwa swa switsalwambiko: Xinavetiso/phositara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivumbeko lexi faneleke • Xikongomelo, vaamukeri va mahungu • Swihlawulekisi swa xitshuriwa: swiphemu swo fana na swifaniso, tifonto – khandziyiso loukulu na lowuntsongo • Matirhiselo ya ririmi, ririmi ra nsunsumeto, swifananiso • Rhejisitara • Nhlawulo wa marito, nhlamuselo leyi nga rivaleni <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala xinavetiso/phositara</p>	<p>Ku tiyisisa/ tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mapeletelo na tipatironi ta mapeletelo • Nkomiso wa marito <p>Ntirho wa xiyimo xa swivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivumbeko xa swivulwa: Maviti, mabumabumeri <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>

GIREDI YA 9 KOTARA YA 1

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
3-4	<p>Maqhingana ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Ku yingisela xitshuriwa xo hlayiwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Kombisa na ku nyika mavonelo ehenhla ka: <ul style="list-style-type: none"> Ku tirhisa rito Ku tirhisa matwariselo ya rito na rivilo Ku landzelela mahikahatelo eka ku hlaya Ku pfula na ku pfala Ku kana swihlawulekisi leswi nga laha henhla <p>Ku hlayela ehenhla loku lulamisiweke</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirhisa vuswikoti byo vulavula lebyi faneleke tanihi thoni, vholumo, rivilo, ku ya ehenhla na le hansi ka rito, mavulelo ya marito, nkholuko Vadyondzi va hlawula xitshuriwa xo hlaya kutani va xi hlaya etlilasini. 	<p>Hlaya switshuriwa swa matsalwa swo fana na swirungulwana/ntlangu/ mfuwo wa rixaka</p> <ul style="list-style-type: none"> Nkanerisano wo angarhela wa swihlawulekisi kulu swo fana na ximunhuhata, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Ku hlaya /ku langutisa switshuriwa swovoniwa/ swa swihlangalasangungu: tikhathuni/ swichupuchupu swa switori</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo Ririmi ro tirhisa miri/ swikoweto Ku kumbetela nhlamuselo hi vuswikoti byo tlhantlha rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo ya rona <ul style="list-style-type: none"> Ku hlamusela/ Ku kumbetela 	<p>Tsala xa xitsalwambiko xik. papila ro seketela na tsalwavutivisi</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko lexi lulameke Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu Nhlawulo wa marito Timhakankulu na miehleketo yo seketela Matirhiselo ya ririmi Rhejisitara Nxanxamelo lowu faneleke wa swivulwa Tirhisa mahlanganisi ku tiyisisa nkhomano Tirhisa tinxaka to hambanahambana, vulehi na swivumbeko swa swivulwa <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfuxeta Ku hlela Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala tsalwavutivisi na papila ro seketela</p>	<p>Ku tiyisisa/ tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mapeletelo na tipatironi ta mapeletelo Nkomiso wa marito, mavitonkomiso/ akhironimi Swirhangani, swilandzi, rimitsu Swivulwan'we, swivulwampfilungano <p>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Masivi Mahikahatelo Minkarhi ya maendli Marito ya muvulavuri na marito yo runguriwa Xitwananisi minkomiso ya marito, ku komisa, <p>Matirhiselo ya ririmi hi vuxoperi: Swivulavulelo na swivuriso; swisasi</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p>

GIREDI YA 9 KOTARA YA 1

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
				<p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1</p> <p>SWANOMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) <p>Mudyondzisi u sungula ntirho wa swanomo eka Kotara ya 1 kutani wu ta hetisiwa na ku rhekhodiwa eka Kotara ya 2</p>				
<p align="center">5-6</p>	<p>Maqhingha ya Ku yingisela na Ku vulavula Ku yingisela mbulavurisano wa riqhinggo/ n'wangulano exikarhi ka mufoneli wa vanhu na muamukeri wa vukorhokeri mayelana na xiphigo xa kontiraka/ ntwanano</p> <ul style="list-style-type: none"> Thoni Matirhiselo ya ririmi Rhejisitara Milawu <p>Ku hlayela ehenhla loku lulamisiweke</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirhisa vuswikoti byo vulavula lebyi faneleke tanihi thoni, vholumo, rivilo, ku ya ehenhla na le hansi ka rito, mavulelo ya marito, nkholuko 	<p>Hlaya kontiraka/ ntwanano exikarhi ka muxavisi na muxavi</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko matirhiselo ya ririmi mavulavulelo ya ntwanano Nkoka wa nsayino malulamiso loko ku tshuka ku va na xiphigo <p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhovetselo, swigaririmi, vufananisi / yelaniso / ncino Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona, nhlamuselo yo gega, matitwelo, nkongomelo na hungu 	<p>Xitshuriwa xa xitsalwambiko: Ajenda na makanelwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko lexi lulameke Lulamisa vundzeni (mepe wa miehleketo) Rito ra yena n'wini na xitayili Thoni Timhakankulu na miehleketo yo seketela Matirhiselo ya ririmi Rhejisitara Nxaxamelo lowu faneleke wa swivulwa Nxanxamelo lowu faneleke wa tindzimana ku endlela ku khomana ka tona Mahlanganisi ku endlela ku khomana Ku tirhisa tinxaka to hambanahambana, vulehi na swivumbeko swa swivulwa <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata 	<p>Ku tiyisisa/ tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito: Mahlanganisi</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa: Xivumbeko xa xivulwa; tinxaka ta swivulwa; Riendli ra nghingiriko na riendli ra xitwisiwo swivumbeko swa swivutiso</p> <p>Nhlamuselo ya xivulwa: Swivulavulelo na swivuriso</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Tipatironi ta mapeletelo; minkomiso ya marito: Mavitonkomiso/akhironimi xik.</p>

GIREDI YA 9 KOTARA YA 1

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
	<ul style="list-style-type: none"> Vadyondzi va hlawula xitshuriwa xo hlaya kutani va xi hlaya etlilasini. 		<ul style="list-style-type: none"> Ku pfapfarhuta Ku pfluxeta Ku hlela Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala ajenda na makanelwa hi ku tsala hi ku landzelela magoza</p>	<p>HURIRIXI, SOVENGA, SOSHANGUVE Mavitoletere/inixiyalizimi xik. Nhlangani wa Vuhaxi wa Afrika - Dzonga (NVAD/ SABC), Ndzawulo ya Dyondzo ya le Hansi (NDH/DBE) Swicupu xik. thelefoni - foni, Khensani - Khensi, Tsakani - Tsaki, Nkatanga - Nkata, Thirankhexini xik. Sunguti - Sung., Dzivamisoko - Dziv., Khotavuxika - Khot. Ritonkantsaswiphemu xik. selulafoni - selula na thelefoni</p> <p>Ntivomarito embangwini: Ririmi ra kontiraka/ ntwanano na switsariwa swa nawu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>

GIREDI YA 9 KOTARA YA 1

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
7-8	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula Xikambelantwisiso xo yingisela (n'wanguano)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku yingisela n'wanguano • Ku tsala/teka tinotsi <ul style="list-style-type: none"> - Ririmi na matimba - Thoni - Matitwelo - Manghenelo na mahetelelo • Hlamula swivutiso <p>Swanomo: mbulavulo wa xijumana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlawula nhlokomhaka leyi faneleke • Ku lulamisa mahungu hi ndlela ya ku ya khomana • Ku kombisa ntivomarito na swiaki swa ririmi leswi lulameke • Manghenelo na mahetelelo lama faneleke • Ku tirhisa switirhisiwa swo voniwa, swa mbonoyingiselo laha swi faneleke 	<p>Xitshuriwa xa matsalwa tanihi: mfuwo wa rixaka/novhele ya vantshwa/ novhele/ntlangu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa matsalwa swo fana na ximunhuhatwa, swiendlo, n'wanguano, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisa ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo • Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhovetselo, swigaririmi, vufananisi / yelaniso / ncino • Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, • ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona, • nhlamuselo yo gega, • matitwelo, • nkongomelo na hungu 	<p>Tsala xitsalwana: Ndzungulo/ Nhlamuselo/ Mianakanyo/ Mavonelo</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nhlawulo wa marito, ○ Rito ra yena n'wini na xitayili ○ Nhlamuselo leyi nga erivaleni ○ Thoni ○ Timhakankulu na miehleketo yo seketela ○ Mimepe ya miehleketo ku lulamisa miehleketo leyi khomaneke ○ Andlala xitsalwana leswaku xi kamberwa <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala xitsalwana hi maendlelo yo tsala hi ku landzelela magoza</p>	<p>Ku tiyisisa/ tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito: Maendli.</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa: Xivulwanahosi, xivulwananandza</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Swivulavulelo na swivuriso</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Tipatironi ta mapeletelo; mavitonkomiso.</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 2 KU TSALA: XITSALWANA: Nhlamuselo/ Ndzungulo/ Mianakanyo (40 wa timaraka) (Xi tsariwa exikarhi ka kotara)</p>				

GIREDI YA 9 KOTARA YA 1

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p align="center">9-10</p>	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula Ku yingisela xiviko xa phephahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivumbeko • Swihlawulekisi • matirhiselo ya ririmi • Thoni • Rhejisitara • Manghenelo na mahetelelo <p>Ku andlala xiviko hi nomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matirhiselo ya ririmi • Rhejisitara • Thoni • Ririmi ro fambafambisa swirho/ swikoweto • Manghenelo, miri na mahetelelo 	<p>Ku hlaya xiviko xa phephahungu/ magazini</p> <p>Maqhinga yo hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku dzika • Swihlawulekisi swa xitshuriwa xik. kungu, ximunhuhatwa, mbangu, murunguri, matitwelo, nkongomelo, mavonelo ya murunguri • Ku kumbetela nhlamuselo ya marito yo ka ya nga tolovelekanga hi ku tirhisa vuswikoti byo tlhantlha rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo • Nhlamuselo yo kongoma na yo gega <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisa ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo • Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhovetselo, swigaririmi, vufananisi / yelaniso / ncino • Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, • ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona, • nhlamuselo yo gega, • matitwelo, • nkongomelo na hungu 	<p>Switshuriwa swa xitsalwambiko: bulogo</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Swilaveko swa ntirho na muxaka wa xitshuriwa ○ Xivumbeko, xitayili, mavonelo ○ Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu ○ Nhlawulo wa marito ○ Ku tirhisa tinxaka to hambanahambana, vulehi na swiivumbeko swa swivulwa ○ Milawu ya ririmi ra tindzimana <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfluxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala bulogo hi ku tsala hi ku landzelela magoza</p>	<p>Ku tiyisisa/ tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito: Mahlayelo ya maendli - Hlayelo ra ndzeriso, hlayelo ra tshamelo, hlayelo ra kotelo hlayelo ra kombiso, hlayelo ra fumiwo</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa: Swivulan'we; swivulwankatsano; Swivulwampfilungano; Ku va na rito; Minkarhi ya maendli;</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Swivulavulelo na swivuriso Nhlamuselo yo kongoma, nhlamuselo yo gega, alitherexini (mbuyelelo wa switatisi), mbuyelelo wa switwari/ asonense, vumunhuhato</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Tipatironi ta mapeletelo; mimfungho yo tshaha; xirhatana</p>

GIREDI YA 9 KOTARA YA 1

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<p>Ku hlaya/Ku langutisa hi xikongomelo xo twisisa (tirhisa xiviko xa phephahungu)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela ○ Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo ○ Ku hlaya hi ku dzika ○ Ku endla minkumbetelo (swimunhuhata, mbangu, vutumbulukelo, hungu) ○ Ku kumbetela nhlamuselo ya marito yo ka ya nga tolovelekanga hi ku tirhisa vuswikoti byo tlhantlha rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo ○ Ririmi ro tlhontlha matitwelo ○ Ku hlamula swivutiso 		<p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 3: KU ANGULA EKA XITSHURIWA (70 wa timaraka)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xitshuriwa xa matsalwa/ xitshuriwa xo ka xi nga ri xa matsalwa (25 wa timaraka) • Xitshuriwa xa swovoniwa (15 wa timaraka) • Nkomiso (10 wa timaraka) • Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi (20 wa timaraka) 				

GIREDI YA 9 KOTARA YA 1				
MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA				
	Migingiriko ya Ku yingisela na Ku vulavula <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula leyi landzelelaka swipimelo swa COVID-19 	Migingiriko ya Ku hlaya na Ku langutisa <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku landzelela magoza Migingiriko ya ku hlayela ehenhla Migingiriko ya Xikambelantwisiso xo hlaya Migingiriko ya Matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara (hafu ya lembe) 	Migingiriko ya Ku tsala na Ku andlala <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala hi ku landzelela magoza Ku tsala tindzimana Switshuriwa swa switsalwambiko Xitsalwana Ku tsala ka vutumbuluxi 	Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi
GIREDI YA 9 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 1				
	NTIRHO WA 1 SWANOMO <ul style="list-style-type: none"> Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) Ntirho wu sunguriwa eka Kotara ya 1 wu hetisisiwa no rkehodiwa eka kotara ya 2	NTIRHO WA 2: KU TSALA <ul style="list-style-type: none"> Xitsalwana Nhlamuselo, Ndzungulo kumbe Mianakanyo (40 wa timaraka) Wu endliwa exikarhi ka kotara	NTIRHO WA 3 KU ANGULA KA XITSHURIWA (70 WA TIMARAKA) <ul style="list-style-type: none"> Xitshuriwa xa matsalwa/ xitshuriwa xo ka xi nga ri xa matsalwa (25 wa timaraka) Xitshuriwa xa swovoniwa (15 wa timaraka) Nkomiso (10 wa timaraka) Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi (20 wa timaraka) 	

GIREDI YA 9 KOTARA YA 2

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
1-2	<p>Ku yingisela hi xikongomelo xo twisisa Ku yingisela xitori</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kombisa timhakankulu na miehleketo yo seketela ○ Matirhiselo ya ririmi ○ Rhejsitara ○ Ku hlamula swivutiso <p>Mbulavulo lowu lulamisiweke</p> <p>Vadyondzi va endla ndzavisiso tanihi nghingiriko wo tilulamisela.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Milawu ya maandlalelo ○ Ririmi ro tirhisa miri/ swikoweto ○ Manghenelo, miri na mahetelelo ○ Matirhiselo ya ririmi 	<p>Hlaya xitshuriwa xa matsalwa xik. mfuwo wa rixaka/novhele</p> <p>Maqhingano yo hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ku hlaya hi ku dzika ● Swihlawulekisi swa xitshuriwa xik. kungu, ximunhuhatawa, mbangu, murunguri, matitwelo, nkongomelo, mavonelo ya murunguri ● Ku kumbetela nhlamuselo ya marito yo ka ya nga tolovelekanga hi ku tirhisa vuswikoti byo thantlha rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo ● Swiaki swa ririmi na xitayili <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) ● Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) ● Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo ● Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhovetselo, swigaririmi, vufananisi / yelaniso / ncino ● Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ● ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona, ● nhlamuselo yo gega, ● matitwelo, ● nkongomelo na hungu 	<p>Xitshuriwa xa xitsalwambiko: xiviko</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Swilaveko swa ntirho na muxaka wa xitshuriwa ○ Xivumbeko, xitayili, mavonelo ○ Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu ○ Nhlawulo wa marito ○ Ku tirhisa tinxaka to hambanahambana, vulehi na swiivumbeko swa swivulwa ○ Milawu ya ririmi ra tindzimana ○ Mimepe ya miehleketo ku lulamisa miehleketo leyi khomanekane <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku kunguhata ○ Ku pfapfarhuta ○ Ku pfuxeta ○ Ku hlela ○ Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala xiviko hi ku tsala hi ku landzelela magoza</p>	<p>Ku tiyisisa/ tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito: Minsinya; Swirhangani, Swilandzi; masivi</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa: Tinxaka ta swivulwa; Swivulwa swa vuangarhelo byo penda/ ndhundhuzela xik. vavasati a va swi koti ku chayela marito ya muvulavuri, marito yo runguriwa; minkarhi ya maendli</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Swivulavulelo na swivuriso; nhlamuselo yo kongoma na yo gega</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: mimfungho yo tshaha; tipatironi ta mapeletelo; minkomiso ya marito.</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>

GIREDI YA 9 KOTARA YA 2

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1 SWANOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) <p align="center">Mudyondzisi u sungula ntirho wa swanomo eka kotara ya 1 ku endlela leswaku vadyondzi hinkwavo va va va wu hetile ku hela ka Kotara ya 2</p>				
<p>3-4</p>	<p>Maqhingha ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Ku yingisela hi xikongomelo xo twisisa: mbulavulo lowu rhekhodiweke</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlamusela maqhingha ya ku yingisela hi ku landzelela magoza Ku hlamula swivutiso hi ku tsala <p>Ku hlaya ka xijumana</p> <ul style="list-style-type: none"> Matirhiselo lamanene ya rito, thoni na rivilo Ku landzelela mahikahatelo eka ku hlaya Ririmi ro tirhisa miri Ku languta vayingiseri 	<p>Hlaya xitshuriwa xik. ntlangu/ xirungulwana/ ntsheketo</p> <ul style="list-style-type: none"> Nkongomo eka swihlawulekisi swa switshuriwa swa matsalwa Kombisa ku twisisa ka mandlandlamukelo ya kungu na ntlimbo, vumunhuhati, ku cinca ka swiendleko, vundzhaku/mbangu, /ntirho wa murunguri/nkongomelo, ku songa timhaka na mahetelelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Hlaya/ langutisa xitshuriwa xik. atikili ya phephahungu/atikili ya magazini hi xikongomelo xo kuma mahungu no twisisa</p> <p>Maqhingha yo hlaya: Ndzimana ya xikambelantwisiso yo huma eka buku ya mudyondzi</p>	<p>Xitshuriwa xa xitsalwambiko xo leha xik.: Atikili ya phephahungu/ magazini</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko lexi lulameke Xikongomelo Timhakankulu na miehleketo yo seketela Nxanxamelo lowu faneleke wa swivulwa Tirhisa mahlanganisi ku tiyisisa nkhomano Tirhisa tinxaka to hambanahambana, vulehi na swivumbeko swa swivulwa Mimepe ya miehleketo ku lulamisa miehleketo leyi khomaneke <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfuxeta Ku hlela Ku hlerisisa na ku andlala 	<p>Ku tiyisisa/ tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito: maendli,</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa: Swivulwampfilungano; Swivulwa swa vuangarhelo byo penda/ ndhundhuzela xik. vavasati a va swi koti ku chayela marito ya muvulavuri, marito yo runguriwa</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Swivulavulelo na swivuriso</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: mimfungo yo tshaha; tipatironi ta mapeletelo; minkomiso ya marito.</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>

GIREDI YA 9 KOTARA YA 2

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo ○ Ku hlaya hi ku dzika ○ Xikongomelo na vaamukeri va mahungu ○ Ku kumbetela nhlamuselo na mahetelelo ○ Mhaka ya ntiyiso na mavonelo ○ Ku nyika mavonelo ya wena ○ Nhlamuselo ya marito yo ka ya nga tolovelekanga ○ Kombisa ririmi ro onga <p>Katsakanya xitshuriwa</p>	<p>Tsala atikili ya phephahungu/magazini</p>	

GIREDI YA 9 KOTARA YA 2

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
5-6	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula Ku yingisela xitshuriwa xa swanomo xo fana na inthavhiyu/mbulavulo/ xitori xo runguriwa hi xikongomelo xo twisisa</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tsala tinotsi hi nkarhi wo yingisela ○ Ku yingisela hi vuxoperi <p>Mbhurisano wa nomo/ nkanerisano wa foramu (wu rhangela hi mudyondzisi)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nghenela nkanerisano lowusimekiweke ehenhla ka xitshuriwa xa swanomo ○ Ku cincana/ siyerisana ○ Marito lama kombaka ku angula eka leswi vuriwaka xik. hayi, kumbexana ○ Milawu 	<p>Hlaya xitshuriwa xa matsalwa xik. ntlangu/swirungulwana/mfuwo wa rixaka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nkongomo eka swihlawulekisi swa switshuriwa swa matsalwa • Kombisa ku twisisa ka mandlandlamukelo ya kungu na ntlimbo, vumunhuhati, ku cinca ka swiendleko, vundzhaku/mbangu, /ntirho wa murunguri/nkongomelo, ku songa timhaka na mahetelelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisa ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo • Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhovetselo, swigaririmi, vufananisi / yelaniso / ncino • Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, • ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona, • nhlamuselo yo gega, 	<p>Tsala xitsalwambiko: papila ra mafundza</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Xivumbeko lexi lulameke ○ Nhlawulo wa marito ○ Xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu ○ Tirhisa mahlanganisi ku tiyisisa nkhomano ○ Thoni ○ Timhakankulu na miehleketo yo seketela ○ Tirhisa tinxaka to hambanahambana ta swivulwa ○ Mimepe ya miehleketo ku lulamisa miehleketo leyi khomanekane <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfpafarhuta • Ku pfluxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala papila ra mafundza hi ku tsala hi ku landzelela magoza</p>	<p>Ku tiyisisa/ tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito: Minsinya; Swirhangani, Swilandzi; Mahlawuri Vundhawu</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa: Ndzimana ya nhlamuselo; ndzimana ya manghenelo; ndzimana ya mahetelelo; minkarhi ya maendli; xivumbeko xa xivulwa; tinxaka ta swivulwa</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Swivulavulelo na swivuriso; nhlamuselo yo kongoma na yo gega</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: mimfungo yo tshaha; tipatironi ta mapeletelo; minkomiso ya marito.</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>

GIREDI YA 9 KOTARA YA 2

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<ul style="list-style-type: none"> • matitwelo, • nkongomelo na hungu <p>Ku hlaya/Ku langutisa hi xikongomelo xo twisisa (tirhisa xitshuriwa xo tsariwa/kumbe xa swovoniwa xo fana na tikhathuni/ swicupucupu)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela ○ Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo ○ Ku hlaya hi ku dzika ○ Ku endla minkumbetelo (swimunhuhatawa, mbangu, vutumbulukelo, hungu) ○ Ku kumbetela nhlamuselo ya marito yo ka ya nga tolovelekanga hi ku tirhisa vuswikoti byo tlhantlha rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo ○ Ririmi ro tlhontlha matitwelo <p>Pfuxeta xivumbeko xa nkomiso/ Nkatsakanyo</p>		
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 4: KU TSALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xitshuriwa xa xitsalwambiko: (20 wa timaraka) (2 swo koma kumbe 1 xo leha) <p>Wu tsariwa ku nga si tsariwa xikambelwana xa ndzawulelo</p>				

GIREDI YA 9 KOTARA YA 2

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p align="center">7-8</p>	<p>Maqhinga ya ku vulavula na ku yingisela</p> <p>Ku yingisela xiviko xa phephahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivumbeko • Swihlawulekisi • Matirhisele ya ririmi • Thoni • Rhejisitara • Manghenelo na mahetelelo <p>Ku andlala xiviko hi nomo</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Matirhisele ya ririmi ○ Rhejisitara ○ Thoni ○ Ririmi ro fambafambisa swirho ○ Manghenelo na mahetelelo 	<p>Ku hlaya phephahungu/ xiviko xa magazini</p> <p>Maqhinga yo hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku dzika • Swihlawulekisi swa xitshuriwa xik. kungu, ximunhuhatwa, mbangu, murunguri, matitwelo, nkongomelo, mavonelo ya murunguri • Ku kumbetela nhlamuselo ya marito yo ka ya nga tolovelekanga hi ku tirhisa vuswikoti byo tlhantlha rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo • Nhlamuselo yo kongoma na yo gega <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wa ku hlaya (Swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ka ku hlaya (Hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo • Tithekiniki ta matirhisele ta xitlhovetselo, swigaririmi, vufananisi / yelaniso / ncino • Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, • ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona, • nhlamuselo yo gega, • matitwelo, 	<p>Tsala xitsalwana:</p> <p>Ndzungulo/ Nhlamuselo/ Nkanelo/ Mavonelo</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nhlawulo wa marito, ○ Rito ra yena n'wini na xitayili ○ Nhlamuselo leyi nga erivaleni ○ Thoni ○ Timhakankulu na miehleketo yo seketela ○ Mimepe ya miehleketo ku lulamisa miehleketo leyi khomaneke ○ Andlala xitsalwana ku kamberiswa <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala xitsalwana hi ku tsala hi ku landzelela magoza</p>	<p>Ku tiyisisa/ tshikelela swiaki na milawu ya matirhisele ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito: mahlayelo ya maendli - Hlayelo ra ndzeriso, hlayelo ra tshamelo, hlayelo ra kotelo hlayelo ra kombiso, hlayelo ra fumiwo</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa: Swivulan'we; swivulwankatsano; Swivulwampfilungano; Minkarhi ya maendli;</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Swivulavulelo na swivuriso Nhlamuselo yo kongoma, nhlamuselo yo gega, alitherexini (mbuyelelo wa switatisi), mbuyelelo wa switwari/ asonense, vumunhuhato</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Tipatironi ta mapeletelo; mimfungo yo tshaha; xirhatana</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>

GIREDI YA 9 KOTARA YA 2

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<ul style="list-style-type: none"> • nkongomelo na hungu <p>Ku hlaya/Ku langutisa hi xikongomelo xo twisisa (tirhisa xiviko xa phephahungu)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela ○ Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mogo ○ Ku hlaya hi ku dzika ○ Ku endla minkumbetelo (swimunhuhata, mbangu, vutumbulukelo, hungu) ○ Ku kumbetela nhlamuselo ya marito yo ka ya nga tolovelekanga hi ku tirhisa vuswikoti byo thantlha rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo ○ Ririmi ro thontlha matitwelo ○ Hlamula swivutiso 		
<p>VHIKI 9-10</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 5: XIKAMBELWANA XA NDZAWULELO</p> <p>KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (70 WA TIMARAKA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/ xitshuriwa xo ka xi nga ri xa matsalwa (25 Wa timaraka) • Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swovoniwa (15 Wa timaraka) • Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 Wa timaraka) • Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi (20 Wa timaraka) 			

GIREDI YA 9 KOTARA YA 2				
MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA				
	Migingiriko ya Ku yingisela na Ku vulavula <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula leyi landzelelaka swipimelo swa COVID-19 	Migingiriko ya Ku hlaya na Ku langutisa <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku landzelela magoza Migingiriko ya ku hlayela ehenhla Migingiriko ya Xikambelantwisiso xo hlaya Migingiriko ya Matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara (hafu ya lembe) 	Migingiriko ya Ku tsala na Ku andlala <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala hi ku landzelela magoza Ku tsala tindzimana Switshuriwa swa switsalwambiko Xitsalwana Ku tsala ka vutumbuluxi 	Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi
GIREDI YA 9 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 2				
	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1 SWANOMO <ul style="list-style-type: none"> Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) Mudyondzisi u sungula ntirho wa swanomo eka kotara ya 1 ku endlela leswaku vadyondzi hinkwavo va va va wu hetile ku hela ka Kotara ya 2 	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 4: KU TSALA <ul style="list-style-type: none"> Xitshuriwa xa xitsalwambiko: (20 wa timaraka) (2 swo koma kumbe 1 xo leha) Wu tsariwa ku nga si tsariwa xikambelwana xa ndzawulelo 	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 5: XIKAMBELWANA XA NDZAWULELO KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (70 WA TIMARAKA) <ul style="list-style-type: none"> Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/ xitshuriwa xo ka xi nga ri xa matsalwa (25 Wa timaraka) Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swovoniwa (15 Wa timaraka) Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 Wa timaraka) Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi (20 Wa timaraka) 	

Giredi 9 KOTARA YA 3

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
1-2	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Yingisela na ku kanela hi xivono xa nkanerisano exikarhi ka vanhu vambirhi (wu rhangela / fambisiwa hi mudyondzisi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivumbeko na mandlandlamukelo ya miehleketo • Ku tirhisa vuswikoti bya nkanerisano ku fikelela mpfumelelano. • Xitayili xa ririmi <p>Ku hlaya ka xijumana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matirhiselo lamanene ya rito, thoni na rivilo • Ku landzelela mahikahatelo eka ku hlaya • Ririmi ro tirhisa miri/ swikoweto • Ku languta vayingiseri 	<p>Hlaya xitshuriwa xa matsalwa xik. Ntlangu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nkongomo eka swihlawulekisi swa switshuriwa swa matsalwa • Kombisa ku twisisa ka mandlandlamukelo ya kungu na ntlimbo, vumunhuhati, ku cinca ka swiendleko, vundzhaku/mbangu, /ntirho wa murunguri/nkongomelo, ku songa timhaka na mahetelelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisa ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ka ku hlaya (ku hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Ku hlayela ku twisisa: xitshuriwa xa swovoniwa – khathuni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma timhakankulu hi ku angarhela 	<p>Xitshuriwa xa xitsalwambiko xik.: N'wangulano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nhlawulo wa marito • Rito ra yena n'wini na xitayili • Nhlamuselo ya le rivaleni/kongoma • Thoni • Timhakankulu na miehleketo yo seketela • Mimepe ya miehleketo ku lulamisa miehleketo leyi khomaneke <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala n'wangulano hi maendlelo yo tsala hi ku landzelela magoza</p>	<p>Ku tiyisisa/ tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito: Mavitaswilo na mavitaswianakanyiwa Maengeteri, mahlanganisi</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa: Mbulavulo; minkarhi ya maendli, tinxaka ta swivulwa, swivulwahava, swivulwana</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Tihomonimi, tipharonimi, pholisemi</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Tipatironi ta mapeletelo</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>

Giredi 9 KOTARA YA 3

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo wa vuxokoxoko byo seketela • Ku bvumba • Ku kumbetela nhlamuselo ya marito yo ka ya nga tolovelekanga na swifaniso • Nkoka wo hlawula no susa eka nhlamuselo ya xitshuriwa • Nkucetelo wo tirhisa rirmi ro gega na switirhisiwa swo nandzihisa ririmi • Ntikelo wo tirhisa tithekiniki ta swovoniwa 		

Giredi 9 KOTARA YA 3

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
3-4	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Yingisela na ku teka xiave eka mbhurisano wa ntirho wa phurojeke leyi kongomisiweke eka matsalwa lama dyondziweke (mbhurisano wu fambisiwa hi mudyondzisi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yingisela maendlelo ya ndzavisiso • Yingisela mahungu/ vuxokoxoko hi ntirho wa phurojeke: Maendlelo, xikongomelo • Swileriso • Magoza lama landzeleriwaka eka phurojeke • Vutisa na ku hlamula swivutiso • Avelana miehleketo na ku nyika mavonelo 	<p>Ku hlaya ku kuma mahungu/ vuxokoxoko</p> <p>Tindlela ta maandlalelo ya phurojeke: xik: phositora/ xinavetiso/ burochara/ ku andlala hi 'Power Point' risimu/ nhluto/ xiphato/ ntlangu wo koma lowu ngo runguriwa/ na sw. na sw.</p> <p>Ku pfuxeta tinxaka ta matsalwa (Kotara ya 1 and 2)</p> <p>Maqhinga ya ku hlaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma hungu hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo, ku vumba xifaniso xa le miehleketsweni • Ku hlaya hi ku dzika • Ku endla minkumbetelo • Nhlamuselo ya marito • Mavonelo ya mutasri • Mhaka ya ntiyiso na mavonelo • Nhlamuselo yo tumbela <p>Hlaya xitshuriwa xa matsalwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nkongomo eka swihlawulekisi swa switshuriwa swa matsalwa 	<p>Xitshuriwa xa xitsalwambiko xi kongomisiwa eka xitori/ ntlangu lowu dyondziweke: xik: burochara/ phositora/ xinavetiso/ nhluto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swilaveko swa xivumbeko na xitayili • Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu • Nhlawulo wa marito, ririmi ro gega, tisimbolo, mihlovo na maveketelelo • Tinxaka to hambana ta swivulwa, vulehi na swivumbeko swa swivulwa • Nhlawulo wa swiphemu swa swovoniwa na nkhabiso <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala xitshuriwa xa xitsalwambiko</p>	<p>Ku tiyisisa/ tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselelo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito: Mabumabumeri</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa: Mbulavulo; minkarhi ya maendli, tinxaka ta swivulwa, swivulwahava, swivulwana.</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Nhlamuselo yo kongoma na yo gega, alitherexini (mbuyelelo wa mimpfumawulo), asonense (mbuyelelo wa switwari), vumunhuhati, onomatopiya/ encenyeto wa mimpfumawulo</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Tipatironi ta mapeletelo</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p>

Giredi 9 KOTARA YA 3

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<ul style="list-style-type: none"> • Kombisa ku twisisa ka mandlandlamukelo ya kungu na ntlimbo, vumunhuhati, ku cinca ka swiendleko, vundzhaku/mbangu, /ntirho wa murunguri/nkongomelo, ku songa timhaka na mahetelelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ka ku hlaya (ku hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 		<p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 6: KU TSALA KA VUTUMBULUXI: PHUROJEKE Goza ra 1: Ndzavisiso (Vadyondzi va endla ndzavisiso hi Phurojeke ya vona) – 20 wa timaraka</p>				

Giredi 9 KOTARA YA 3

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
5-6	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Vuandlalo bya swanomo</p> <p>Vadyondzi va endla ndzavisiso tanihi nghingiriko wo tililumamisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Milawu ya ku andlala • Ririmi ro tirhisa miri / swikoweto • Manghenelo, miri/ vundzeni na mahetelelo • Matirhiselo ya ririmi 	<p>Hlaya xitshuriwa xa matsalwa xik. novhele/xirungulwana/mfuwo wa rixaka xik. mintsheketo ya tinhenha, swikhohlwakholwana/mintsheketo ya swiharhi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisi swa matsalwa swo fana na xivumbeko, ximunhuhatwa, mbangu, kungu, ntlimbo, xiyimelo, swifaniso swa miehleketo. <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisa ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ka ku hlaya (ku hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Ku hlayela ku twisisa: (switshuriwa swa swovoniwa na swo tsariwa)</p> <p>Maqhinga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma timhakankulu hi ku angarhela 	<p>Tsala xitsalwana u kongomisa eka muxaka wa tsalwa leri dyondziweke:</p> <p>Xitsalwana xa Ndzungulo/ Nhlamuselo/ Mianakanyo/ Mavonelo/ burochara/ xinavetiso/ bulogo</p> <p>Tsala phurojeke -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivumbeko lexi lulameke na swihlawulekiso • Lulamisa vundzeni (mepe wa miehleketo) • Timhakankulu na miehleketo yo seketela • Milawu ya tindzimana • Nxanxamelo lowu faneleke wa tindzimana ku endlela ku khomana ka tona • Mahlanganisi ku endlela ku khomana • Milawu ya ririmi • Nhlawulo wa marito • Rito ra yena n'wini na xitayili • Nhlamuselo ya le rivaleni/kongoma • Thoni • Andlala xitsalwana leswaku xi ta kamberiwa <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata 	<p>Ku tiyisisa/ tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito:</p> <p>Mhlanganisi</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa:</p> <p>Mbulavulo; minkarhi ya maendli, tinxaka ta swivulwa, swivulwahava, swivulwana.</p> <p>Nhlamuselo ya rito:</p> <p>Vamavizweni Maritofularha Tihomonimi/ mapeletwakufana Pholisemi</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo:</p> <p>Tipatironi ta mapeletelo</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>

Giredi 9 KOTARA YA 3

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo wa vuxokoxoko byo seketela • Ku hlaya hi ku dzika • Ku bvumba • Ku kumbetela nhlamuselo ya marito yo ka ya nga tolovelekanga na swifaniso • Nkoka wo hlawula no susa eka nhlamuselo ya xitshuriwa • Nkucetelo wo tirhisa rirmi ro gega na switirhisiwa swo nandzihisa ririmi • Miknumbetelo na mavonelo ya mutsari <p>Ku komisa / katsakanya xitshuriwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala xitsalwana xa vutumbuluxi xi kongomisiwa eka muxaka wa tsalwa leri dyondziweke. Tsala hi ku landzelela magoza</p>	
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 6: KU TSALA KA VUTUMBULUXI: PHUROJEKE</p> <p>Goza ra 2: Ku tsala (Vadyondzi va sungula ku tsala Phurojeke) – 30 wa timaraka</p> <ul style="list-style-type: none"> • ku kunguhata/ ku lulamisela ku tsala phurojeke • ku pfapfarhuta • ku pfuxeta • ku hlela • ku hlerisisa • ku andlala 				

Giredi 9 KOTARA YA 3

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
7-8	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Vuandlalo bya swanomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matirhiselo ya ririmi • Rhejisitara • Thoni • Ririmi ro tirhisa miri/ swikoweto • Manghenelo na mahetelelo 	<p>Xitshuriwa xa matsalwa xo fana na ntlangu/ xirungulwana, novhele ya vantshwa/ novhele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa ku fana na ximunhuhatwa, leswi humelelaka, kungu, mtlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ka ku hlaya (ku hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo • Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhovetselo, swigaririmi, vufananisi / yelaniso / ncino • Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona, nhlamuselo yo gega, matitwelo, nkongomelo na hungu 	<p>Xitshuriwa xa xitsalwambiko: Nhluto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swilaveko swa xivumbeko na xitayili • Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu • Timhakankulu na miehleketo yo seketela • Tinxaka to hambana ta swivulwa, vulehi na swivumbeko swa swivulwa • Ku tirhisa mahlanganisi ku tiyisisa nkhomano <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala nhluto hi ku tsala hi ku landzelela magoza</p>	<p>Ku tiyisisa/ tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito: Mabumabumeri</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa: Ndzimana ya nhlamuselo; ndzimana ya nhlawulo; ndzimana yo ntlawahata</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Rito rin'we ematshan'wini ya xivulwana</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Tipatironi ta mapeletelo</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>

Giredi 9 KOTARA YA 3

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7</p> <p>KU TSALA KA VUTUMBULUXI: PHUROJEKE</p> <p>GOZA RA 3: Vuandlalo bya swanomo (Vadyondzi va andlala phurojeke ya vona hi nomo)</p> <p>(20 wa timaraka)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tirhisa xivumbeko lexi faneleke: manghenelo, miri na mahetelelo • Hlamusela hungunkulu na ku seketela vuxokoxoko • Kombisa vumbhoni bya ndzavisiso • Tirhisa swikowelo swa miri ku humesela vuswikoti Xik: ku languta vayingiseri, ku tlakusa no yisa rito ehansi • U va na xiave eka mbhurisano • Nyika xivikontsundzuxo lexi akaka / twisisekaka • Tshama emhakeni • Kombisa ku xixima timfanelo na matitwelo ya van'wana <p>Sungula ntirho lowu wa swanomo eka kotara ya 3 kutani wu ta hetisiwa na ku rhokodiwa eka kotara ya 4.</p>		<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 8</p> <p>KU ANGULA EKA MATSALWA</p> <p>(30 wa timaraka)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xitlhokovetselo (10 wa timaraka) • Ntlangu (10 wa timaraka) • Swirungulwana (10 wa timaraka) 	
<p align="center">9-10</p>	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Ku rungula xitori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekela enhlokweni leswi: vuswikoti byo vulavula, thoni, mavulelo ya marito, rivilo ra marungulelo, matwariselo ya marito, 	<p>Xitshuriwa xa matsalwa xo fana na ntlangu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa ku fana na ximunhuhatwa, leswi humelelaka, kungu, mtlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p>	<p>Xitshuriwa xa xitsalwambiko xik: imeyili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivumbeko lexi lulameke • Xikongomelo • Timhakankulu na miehleketo yo seketela • Matirhiselo ya ririmi • Rhejisitara • Nxanxamelowu faneleke wa swivulwa • Tirhisa mahlanganisi ku tiyisisa nkhomano 	<p>Ku tiyisisa/ tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito:</p> <p>Maendli</p> <p>Masivinene, masivikomba, masivintalo</p>

Giredi 9 KOTARA YA 3

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
	<p>ku langutana na vayingiseri, mayimele, ku fambafambisa swirho/ swikoweto</p> <ul style="list-style-type: none"> Milawu na swihlawulekiso swa switori <p>Ku hlayela ehenhla loku lulamisiweke</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirhisa vuswikoti byo vulavula lebyi faneleke tanihi thoni, vholumo, rivilo, ku ya ehenhla na le hansi ka rito, mavulelo ya marito, nkholuko 	<ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (ku hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo Tithekiniki ta matirhisele ta xitlhovetselo, swigaririmi, vufananisi / yelaniso / ncino Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona, nhlamuselo yo gega, matitwelo, nkongomelo na hungu 	<ul style="list-style-type: none"> Tirhisa tinxaka to hambanahambana, vulehi na swivumbeko swa swivulwa <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfuxeta Ku hlela Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala imeyili</p>	<p>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa: Maendlelo, nkoka wa maveketelelo ya swilo ku ya hi ndhawu, nkoka wa maveketelelo wa swilo, ndzimana yo songa</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Rito rin'we ematshan'wini ya xivulwana</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Tipatironi ta mapeletelo</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>

Giredi 9 KOTARA YA 3				
MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA				
	Migingiriko ya Ku yingisela na Ku vulavula <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula leyi landzelelaka swipimelo swa COVID-19 	Migingiriko ya Ku hlaya na Ku langutisa <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku landzelela magoza Migingiriko ya ku hlayela ehenhla Migingiriko ya Xikambelantwisiso xo hlaya Migingiriko ya Matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara (hafu ya lembe) 	Migingiriko ya Ku tsala na Ku andlala <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala hi ku landzelela magoza Ku tsala tindzimana Switshuriwa swa switsalwambiko Xitsalwana Ku tsala ka vutumbuluxi 	Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi
GIREDI YA 9 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 3				
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 6: KU TSALA KA VUTUMBULUXI: PHUROJEKE Ndzavisiso na ku tsala phurojeke (20 + 30 = 50 wa timaraka) Phurojeke leyi kongomisiweke eka RIN'WE ra matsalwa lama dyondziweke: Switlhokovetselo/ mintsheketo/ swirungulwana/ ntlangu/ novhele	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7 PHUROJEKE YA KU TSALA KA VUTUMBULUXI Swanomo (20 wa timaraka) <ul style="list-style-type: none"> Vuandlalo bya swanomo bya Ntirho wa 6 	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 8 KU ANGULA EKA MATSALWA (30 WA TIMARAKA) <ul style="list-style-type: none"> Xitlhokovetselo (10 wa timaraka) Ntlangu (10 wa timaraka) Swirungulwana (10 wa timaraka) 		

Giredi 9 KOTARA YA 4

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
1-2	<p>Xikambelantwisiso xo yingisela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlamula hi vuxoperi ehenhla ka switshuriwa swa tinxakanxaka • Ku yingiselela ku kuma hungu ro karhi • Ku yingisela na ku tiphina hi mintsheketo ya swiharhi. • Ku hlamula swivutiso <p>Swanomo: Mbulavulo wa xijumana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlawula nhlokomhaka leyi faneleke • Ku lulamisa mahungu hi ndlela ya ku khomana • Ku kombisa ntivomarito na swiaki swa ririmi leswi lulameke • Manghenelo na mahetelelo lama faneleke 	<p>Xitshuriwa xa matsalwa xo fana na xirungulwana/ novhele/ mintsheketo/ ntlangu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa ku fana na ximunhuhata, leswi humelelaka/ swiendleko, n'wangulano, kungu, mtlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ka ku hlaya (ku hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo • Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhovetselo, swigaririmi, vufananisi / yelaniso / ncino • Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, • ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona, • nhlamuselo yo gega, 	<p>Xitshuriwa xa xitsalwambiko xik. papila ro seketela na tsalwavutitivisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swilaveko swa xivumbeko na xitayili • Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu • Nhlawulo wa marito, ririmi ro gega, tisimbolo, mihlovo na maveketelelo • Tinxaka to hambana ta swivulwa, vulehi na swivumbeko swa swivulwa • Nhlawulo wa swiphemu swa swovoniwa na nkhasiso <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala papila ro seketela na tsalwavutitivisi</p>	<p>Ku tiyisisa/ tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito: Maendli</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa: Marito ya muvulavuri, marito yo runguriwa Riendli ra nghingiriko na riendli ra xitwisiwo</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Marito/nhlamuselo leyi nga twisisiwaka hi tindlela to hambana, marito/swivulwana leswi tirhisiwaka ku tlula mpimo, marito lawa yo ka ya nga ha tirhisiwi, mbuyelelo wa marito na laha swi nga fanelangiki, ririmi ra le xitarateni, jagoni</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Tipatironi ta mapeletelo</p>

Giredi 9 KOTARA YA 4

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
	<ul style="list-style-type: none"> Ku tirhisa switirhisiwa swo voniwa, swa mbonoyingiselo laha swi faneleke 	<ul style="list-style-type: none"> matitwelo, nkongomelo na hungu 		<p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7</p> <p>SWANOMO: (20 wa timaraka)</p> <p>Vuandlalo bya Swanomo hi phurojeke</p> <p>Vadyondzisi va sungurile ku kambela ntirho lowu eka Kotara ya 3 ku endlela leswaku vadyondzi hinkwavo va va va kamberiwile hi ku hela ka Kotara ya 4.</p>				
<p>3-4</p>	<p>Maqhingha ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Xikambelantwisiso xo yingisela (tirhisa n'wangulano lowu rkehodiweke)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku yingisela n'wangulano Ku tsala/teka tinotsi <ul style="list-style-type: none"> Ririmi na matimba Thoni Matitwelo Manghenelo na mahetelelo Hlamula swivutiso 	<p>Hlaya xitshuriwa xa matsalwa: xirungulwana/ ntlangu</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa ku fana na ximunhuhatwa, leswi humelelaka/ swiendleko, n'wangulano, kungu, mtlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) 	<p>Xitshuriwa xa xitsalwambiko, xik: Swiletelo swa matlhelo/ swileriso</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko lexi lulameke Lulamisa vundzeni (mepe wa miehleketo) Timhakankulu na miehleketo yo seketela Milawu ya tindzimana Nxanxamelowu faneleke wa tindzimana ku endlela ku khomana ka tona Mahlanganisi ku endlela ku khomana Milawu ya ririmi <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata 	<p>Ku tiyisisa/ tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito:</p> <p>Mavitaswilo, mavitavito, mavitankatsano</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa:</p> <p>Maendlelo, nkoka wa maveketelelo ya swilo ku ya hi ndhawu, nkoka wa maveketelelo wa swilo, ndzimana yo songa</p>

Giredi 9 KOTARA YA 4

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
	<p>Nkanerisano/ mbhurisano wa nomo (lowu fambisiwaka hi mudyondzisi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaencenyeti • Milawu ya nkanerisano wa foramu/ mbhurisano • Ku cincana • Matirhisele ya ririmi • Ku kanetana eka nkanerisano • Manghenelo na mahetelelo 	<ul style="list-style-type: none"> • Endzhaku ka ku hlaya (ku hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Xikambelantwisiso xo hlayiwa/ voniwa: (xitshuriwa xa swovoniwa kumbe swihangalasangungunyingi swo fana na girafu/ khathuni kumbe xinavetiso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo, ku vona hi miehleketo • Ku hlaya hi ku dzika • Ku endla minkumbetelo • Tinhlamuselo ta marito • Mavonelo ya mutsari • Mhaka ya ntiyiso na mavonelo • Nhlamuselo yo gega 	<ul style="list-style-type: none"> • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala xitshuriwa xa swileriso</p>	<p>Nhlamuselo ya rito:</p> <p>Ku vona timhaka hi tiho rin'we, ku venga munhu kumbe ntlawa wo karhi handle ka xivangelo, mboyamelotlhelorin'we, ririmi ro tlhonthla matitwelo</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo:</p> <p>Tipatironi ta mapeletelo</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>

Giredi 9 KOTARA YA 4

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
5-6	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Ku hlayela ehenhla loku lulamisiweke</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirhisa vuswikoti byo vulavula lebyi faneleke tanihi thoni, vholumo, rivilo, ku ya ehenhla na le hansi ka rito, mavulelo ya marito, nkholuko <p>Mbulavurisano (lowu fambisiwaka hi mudyondzisi)</p> <ul style="list-style-type: none"> Teka xiboho eka xiyimo lexi faneleke na nhlokomhaka Milawu ya ku vulavula Ririmi na matimba Marito yo komba ku angula eka leswi vuriwaka 	<p>Hlaya xitshuriwa, xik: Ntlangu/xirungulwana</p> <ul style="list-style-type: none"> Nkongomo eka swihlawulekisi swa switshuriwa swa matsalwa Kombisa ku twisisa ka mandlandlamukelo ya kungu na ntlimbo, vumunhuhati, ku cinca ka swiendleko, vundzhaku/mbangu, /ntirho wa murunguri/nkongomelo, ku songa timhaka na mahetelelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) Endzhaku ka ku hlaya (ku hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Ku hlaya na Ku langutisa ku kuma mahungu na ku twisisa, xik: atikili ya phephahungu / atikili ya magazini</p> <p>Maqhinga yo hlaya: Xikambelantwisiso eka buku ya mudyondzi</p>	<p>Xitshuriwa xa xitsalwambiko: matimu ya mufi</p> <ul style="list-style-type: none"> Xivumbeko lexi lulameke Xikongomelo Timhakankulu na miehleketo yo seketela Matirhiselelo ya ririmi Rhejisistara Malongoloxelo lamanene ya swivulwa Tirhisa mahlanganisi ku tiyisisa nkhomano Ku tirhisa tinxaka to hambanahambana, vulehi na swiivumbeko swa swivulwa <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfuxeta Ku hlela Ku hlerisisa na ku andlala 	<p>Ku tiyisisa/ tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselelo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito: Maendli, maviti</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa: Nhlamuselo: xivangelo na mbuyelo</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Ku cinca ka nhlamuselo, ku tirhisa ririmi hi xikongomelo xo karhi xa nkoka rito rin'we ematshan'wini ya swivulwana.</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Tipatironi ta mapeletelo</p> <p>Ntivomarito eka mbangu</p> <p>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</p>

Giredi 9 KOTARA YA 4

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo • Ku hlaya hi ku dzika • Xikongomelo na vaamukeri va mahungu • Ku endla minkumbetelo hi nhlamuselo na ku teka swiboho • Mhaka ya ntiyiso na mavonelo • Nyika mavonelo • Tinhlamuselo ta marito yo ka ya nga tolovelekangi • Kombisa ririmi ro onga <p>Komisa/ katsakanya xitshuriwa</p>	<p>Tsala matimu ya mufi hi ku tsala u landzelela magoza</p>	
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 9 KU TSALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xitshuriwa xa xitsalwambiko: (20 wa timaraka) (2 swo koma kumbe 1 xo leha) <p>Wu tsariwa ku nga si tsariwa xikambelwana xa ndzawulelo</p>				

Giredi 9 KOTARA YA 4

MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
7-8	<p>Maqhingana ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Ku pfluxeta</p>	<p>Ku hlaya na Ku langutisa:</p> <p>Ku pfluxeta maqhingana ya ku hlaya na tithekiniki to angula eka switshuriwa</p>	<p>Ku tsala:</p> <p>Ku pfluxeta ku tsala switshuriwa:</p> <p>Ku tsala ka vutumbuluxi na switshuriwa swa switsalwambiko</p>	<p>Ku pfluxeta</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa rito: Ku pfluxeta</p> <p>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa: Ku pfluxeta</p> <p>Nhlamuselo ya rito: Ku pfluxeta</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Ku pfluxeta.</p>
VHIKI 9-10	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 10: XIKAMBELWANA XA NDZAWULELO</p> <p>KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (70 WA TIMARAKA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/ xitshuriwa xo ka xi nga ri xa matsalwa (25 Wa timaraka) • Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swovoniwa (15 Wa timaraka) • Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 Wa timaraka) • Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi (20 Wa timaraka) 			

Giredi 9 KOTARA YA 4				
MAVHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA				
	Migingiriko ya Ku yingisela na Ku vulavula <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula Migingiriko yo hambanahambana ya Ku yingisela na Ku vulavula leyi landzelelaka swipimelo swa COVID-19 	Migingiriko ya Ku hlaya na Ku langutisa <ul style="list-style-type: none"> Ku hlaya hi ku landzelela magoza Migingiriko ya ku hlayela ehenhla Migingiriko ya Xikambelantwisiso xo hlaya Migingiriko ya Matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara (hafu ya lembe) 	Migingiriko ya Ku tsala na Ku andlala <ul style="list-style-type: none"> Ku tsala hi ku landzelela magoza Ku tsala tindzimana Switshuriwa swa switsalwambiko Xitsalwana Ku tsala ka vutumbuluxi 	Swiaki na Milawu ya Matirhiselelo ya Ririmi <ul style="list-style-type: none"> Migingiriko yo hambanahambana ya Swiaki na Milawu ya Matirhiselelo ya Ririmi
GIREDI YA 9 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 4				
	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7 <ul style="list-style-type: none"> Vuandlalo bya swanomo (20 wa timaraka) <p>Sungula ntirho lowu wa swanomo eka kotara ya 3 kutani wu ta hetisiwa na ku rhekodiwa eka kotara ya 4.</p>	NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 9: KU TSALA <ul style="list-style-type: none"> XITSHURIWA XA XITSALWAMBIKO: (2 swo koma kumbe 1 xo leha: 20 WA TIMARAKA) <p>Xi tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xa ndzawulelo</p>	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 10 XIKAMBELWANA XA NDZAWULELO KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (70 WA TIMARAKA) <ul style="list-style-type: none"> Xivutiso xa 1: Xikambelantwisiso xa Xitshuriwa xa matsalwa/ xo ka xi nga ri xa matsalwa (25 wa timaraka) Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa Swovoniwa (15 wa timaraka) Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 wa timaraka) Xivutiso xa 4: Swiaki na Milawu ya Matirhiselelo ya Ririmi eka mbangu (20 wa timaraka) 	